



Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora
Up. br. 06/6-332-180/25-25/2
Bijelo Polje, 05.06.2025. godine

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora Opštine Bijelo Polje na osnovu člana 10 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje („Sl. list CG”, - opštinski propisi br. 16/19, 25/19, 34/21, 6/22, 7/22, 31/22, 7/23, 11/23 i 23/25), člana 32 stav 1 i 3 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25 od 04.03.2025) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), rješavajući u postupku za izdavanje građevinske dozvole pokrenutom po zahtjevu Čepić Branka iz Bijelog Polja, d o n o s i:

R J E Š E N J E

Izdaje se Čepić Branku iz Bijelog Polja građevinska dozvola za izgradnju porodične stambene zgrade, bruto površine osnove $P=75,85\text{m}^2$, spratnosti prizemlje i potkrovlje (Pr+Pk), ukupne bruto površine $P=133,07\text{m}^2$ (ukupna neto površina objekta je $P=110,29\text{m}^2$), na dijelu katastarske parcele br. 173 KO Pape, u zahvatu PUP-a Opštine Bijelo Polje („Sl. list CG - opštinski propisi”, br. 7/14, 96/22).

Radove na izgradnji objekta izvesti u svemu prema glavnom projektu urađenom od strane D.O.O. „INTESA GROUP” Bijelo Polje, ovjerenom elektronskim potpisom projektanta dana 27.04.2024. godine u vremenu 15:23:34 + 02'00'. Vodeći projektant koji rukovodi izradom glavnog projekta u cjelini je Sabina Inajetović, dipl. ing. arh.

Investitor je dužan da građevinskom inspektoru prijavi početak građenja objekta najkasnije sedam dana prije početka građenja.

Investitor je dužan da na mjestu građenja objekta danom prijave početka građenja istakne tablu koja sadrži sljedeće podatke: broj i datum izdavanja građevinske dozvole, podatke o investitoru, projektantu, izvođaču radova, vodećem projektantu odnosno odgovornom projektantu koji rukovodi izradom glavnog projekta u cjelini, odgovornom inženjeru koji rukovodi građenjem i 3D vizuelizaciju objekta.

Investitor je dužan da građenje objekta započne u roku od dvije godine od dana izdavanja građevinske dozvole u suprotnom prestaje mu pravo građenja po izdatoj građevinskoj dozvoli.

Investitor je dužan da završi građenje objekta u roku od 5 godina od dana izdavanja građevinske dozvole.

U slučaju da investitor ne završi građenje objekta u roku od 5 godina od dana izdavanja građevinske dozvole ili obustavi radove duže od 30 dana, dužan je da gradilište zatvori i



obezbjedi na način kojim će da obezbijedi nesmetani saobraćaj, bezbjednost lica, susjednih objekata i okoline i postavi neprozirne zaštitne ograde oko gradilišta.

Ako se u toku građenja objekta promijeni investitor, novi investitor dužan je da, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, nadležnom organu za izdavanje građevinske dozvole, podnese zahtjev za izmjenу građevinske dozvole na novog investitora.

Investitor je dužan da, prije početka korišćenja objekta, podnese zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole, najkasnije sedam dana od sačinjavanja izjave izvođača radova da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i glavnim projektom i da je podoban za upotrebu.

O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, obratio se Čepić Branko iz Bijelog Polja, zahtjevom br. 06-332/25-180 od 07.04.2025. godine, za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju porodične stambene zgrade na dijelu katastarske parcele br. 173 KO Pape.

Uz zahtjev je priložena i pribavljena sljedeća dokumentacija:

- Urbanističko-tehnički uslovi br. 06/5-332/24-101/3-40 od 29.02.2024. godine i Izmjena urbanističko-tehničkih uslova br. 06/5-332/24-101/5-40 od 12.04.2024, izdati od Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora Opštine Bijelo Polje;
- Glavni projekat urađen od strane D.O.O. „INTESA GROUP” Bijelo Polje, ovjeren elektronskim potpisom projektanta dana 27.04.2024. godine u vremenu 15:23:34 + 02'00';
- Izveštaj o pozitivnoj reviziji glavnog projekta br. R-65-05-24 od 15.05.2024. godine, urađen od strane „ARCH AND SOUL” d.o.o. Bijelo Polje;
- List nepokretnosti 225 - izvod, br. 105-919-2209/2025 od 10.04.2025. godine, za katastarsku parcelu br. 173 KO Pape, svojina Čepić Branka sa obimom prava 1/1, izdat od strane Uprave za nekretnine - Područna jedinica Bijelo Polje;
- Idejno rješenje urađeno od strane D.O.O. „INTESA GROUP” Bijelo Polje, ovjereno elektronskim potpisom projektanta dana 17.04.2024. godine u vremenu 12:25:53 + 02'00';
- Saglasnost glavnog gradskog arhitekta na idejno rješenje arhitektonskog projekta br. UP 17-332/24-42/1 od 19.04.2024. godine, izdato od Službe Glavnog gradskog arhitekta Opštine Bijelo Polje;
- Izjava projektanta D.O.O. „INTESA GROUP” Bijelo Polje od aprila 2025. godine, da je projekat urađen u skladu sa zakonom, idejnim rješenjem, posebnim propisima i pravilima struke i da se na osnovu njega može graditi objekat;
- Pozitivno mišljenje na glavni projekat elektroinstalacija jake struje br. 30-20-06-1306 od 23.05.2024. godine, izdato od CEDIS d.o.o. Podgorica;
- Saglasnost na glavni projekat hidrotehničkih instalacija vodovoda i kanalizacije br. 1004 od 30.05.2024. godine, izdata od D.O.O. VODOVOD „BISTRICA” Bijelo Polje;



-Polisa osiguranja od odgovornosti projektanta br. 6-51183 od 11.03.2025. godine, izdata od „Uniqa osiguranje” AD Podgorica.

Ovaj Sekretarijat razmotrio je podnešeni zahtjev sa priloženom i pribavljenom dokumentacijom i našao da je isti osnovan a ovo iz sljedećih razloga:

Članom 31 stav 1 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25 od 04.03.2025), propisano je da se objekat gradi na osnovu građevinske dozvole.

Članom 32 istog zakona propisana je nadležnost za izdavanje građevinske dozvole kao i da se „građevinska dozvola izdaje rješenjem”.

Članom 34 stav 2 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25 od 04.03.2025), propisano je da se građevinska dozvola za objekat porodične stambene zgrade izdaje na osnovu sljedeće dokumentacije: 1) glavnog projekta, ovjerenog u skladu sa ovim zakonom; 2) saglasnosti gradskog arhitekta na idejno rješenje i idejnih rješenja; 3) izjave projektanta da je projekat urađen u skladu sa zakonom, idejnim rješenjem, posebnim propisima i pravilima struke i da se na osnovu njega može graditi; 4) dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu (list nepokretnosti, ugovor o koncesiji, ugovor o zakupu, odluka o utvrđivanju javnog interesa, notarski ovjerena saglasnost ili izjava volje vlasnika zemljišta upisana u "G" listu lista nepokretnosti i drugi dokazi o pravu na građenje na zemljištu) ili dokaza o pravu građenja, odnosno drugom pravu na objektu; 5) dokaza o utvrđivanju obaveze plaćanja naknade za građenje propisane zakonom kojim se uređuje uređenje prostora; 6) saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih posebnim propisima; 7) dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta glavnog projekta.

Dokumentaciju iz člana 34 stav 2 tačka 4, 5 i 6 shodno članu 34 stav 3 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25 od 04.03.2025), pribavlja nadležni organ za izdavanje građevinske dozvole, po službenoj dužnosti.

Građevinska dozvola shodno članu 35 stav 4 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25 od 04.03.2025) sadrži, naročito: podatke o podnosiocu zahtjeva, vodećem projektantu odnosno odgovornom projektantu koji rukovodi izradom glavnog projekta u cjelini; lokaciju; vrstu i namjenu objekta.

Shodno članu 35 stav 8 i 9 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25 od 04.03.2025), investitor je dužan da građenje objekta započne u roku od dvije godine od dana izdavanja građevinske dozvole. Ako investitor ne započne građenje u roku iz stava 8 ovog člana prestaje mu pravo građenja objekta po izdatoj građevinskoj dozvoli.

Investitor je dužan da u skladu sa članom 40 stav 1 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25 od 04.03.2025), građevinskom inspektoru prijavi početak građenja objekta najkasnije sedam dana prije početka građenja kao i da u skladu sa odredbom člana 37 stav 1 ovog zakona na mjestu građenja objekta danom prijave početka građenja objekta istakne tablu koja sadrži podatke bliže opisane u stavu 4 dispozitiva ovog rješenja.

Članom 43 stav 4 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25 od 04.03.2025), propisano je: „Investitor je dužan da završi građenje objekta u roku od 5 godina od dana izdavanja građevinske dozvole”.

„U slučaju da investitor ne završi građenje objekta u roku iz člana 43 stav 4 ovog zakona ili obustavi radove duže od 30 dana, dužan je da gradilište zatvori i obezbijedi na način kojim će da obezbijedi nesmetani saobraćaj, bezbjednost lica, susjednih objekata i

Stina
nje i ure
7
osovod
LJE

okoline i postavi neprozirne zaštitne ograde oko gradilišta" u skladu sa članom 49 stav 1 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25 od 04.03.2025).

Članom 44 stav 1 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25 od 04.03.2025), propisano je: „Ako se u toku građenja objekta promijeni investitor, novi investitor dužan je da, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, nadležnom organu za izdavanje građevinske dozvole, podnese zahtjev za izmjenu građevinske dozvole na novog investitora”.


Shodno članu 54 stav 2 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25 od 04.03.2025), investitor je dužan da, prije početka korišćenja objekta, podnese zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole, najkasnije sedam dana od sačinjavanja izjave izvođača radova da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i glavnim projektom i da je podoban za upotrebu.

Katastarska parcela br. 173 KO Pape u skladu sa odredbama člana 6 stav 1 alineja 6 i člana 7 Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi”, br. 010/21 od 16.04.2021), nalazi se u VI zoni za koju nije propisana obaveza plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Rješavajući po navedenom zahtjevu, a na osnovu uvida u spise predmeta, ovaj Sekretarijat nalazi da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu člana 34 stav 2 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25 od 04.03.2025), pa je na osnovu izloženog odlučeno kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Bijelo Polje u roku od 15 dana od prijema, preko ovog Sekretarijata.

Obradio
Zoran Kljajević



Dostavljeno:

- Čepić Branku
- Urbanističko - građevinskom inspektoru
- Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

SEKRETAR
Haris Šahman

